



Bib Data Sheet



UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE Patent and Trademark Office

Address: COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS Washington, D.C. 20231

SERIAL NUMBER 09/525,447	FILING DATE 03/14/2000 RULE _	CLASS 370	GROUP ART 2739	IINII I	ATTORNEY OOCKET NO. K-090F		
APPLICANTS							
Young-Joon Song, Kyongki-Do, KOREA, REPUBLIC OF;							
** CONTINUENC DATA **********************************							
* CONTINUING DATA **********************************							
WHICH IS A CIP OF 09/376,373 08/18/1999							
	OF 09/525,444 03/14/						
WHICH IS A CIP OF 09/525,446 03/14/2000 WHICH IS A CIP OF 09/525,448 03/14/2000							
WHICH CLAIMS BENEFIT OF 60/136,763 05/28/1999							
** FOREIGN APPLICA	•	5/1000	1				
	(OREA 8630/1999 03/1 (OREA 12857/1999 04/						
REPUBLIC OF K	OREA 12856/1999 04/	12/1999					
	OREA 15722/1999 04/						
	(OREA 19506/1999 05/ (OREA 19505/1999 05/		•				
REPUBLIC OF K	OREA 19610/1999 05/	29/1999	ŧ				
	OREA 23141/1999 06/						
	(OREA 23140/1999 06/ (OREA 23568/1999 06/						
REPUBLIC OF K	OREA 23937/1999 06/	24/1999		•			
REPUBLIC OF K	OREA 26689/1999 07/ OREA 8630/1999 03/1:	02/1999 5/1000					
	OREA 12857/1999 04/						
REPUBLIC OF K	OREA 12856/1999 04/	12/1999					
	OREA 15722/1999 04/3 OREA 19506/1999 05/3						
REPUBLIC OF K	OREA 19505/1999 05/2	28/1999					
	OREA 19610/1999 05/						
	OREA 23141/1999 06/ OREA 26689/1999 07/0						
022.0 01 10	011271200071000 0771	02/1000					
IF REQUIRED, FOREIGN FILING LICENSE GRANTED ** 05/17/2000 - ,							
oreign Priority claimed	uges no	STATE OR					
35 USC 119 (a-d) conditions net	yes no Met after	Į (\O(\L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	SHEETS DRAWING	CLAIMS	INDEPENDENT CLAIMS		
Verified and Acknowledged Exar	miner's Signature In	REPUBLIC OF	53	3	2		
					·		

ADDRESS		}		
Daniel Y J Kim Fleshner & Kim LLP P O Box 221200 Chantilly ,VA 20153-1200				
TITLE				
Pilot signals for	synchronization and/or channel estimation			
FILING FEE RECEIVED 820	FEES: Authority has been given in Paper No to charge/credit DEPOSIT ACCOUNT No for following:	☐ Âll Fees ☐ 1.16 Fees (Filing) ☐ 1.17 Fees (Processing Ext. of time) ☐ 1.18 Fees (Issue) ☐ Other ☐ Credit		